

KR 15 CRNA GORA

SKUPSTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	22. VI	20. 15. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-3/15-7/4	
VEZA:		
EPA:	843 XXV	
SKRACENICA:		PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE
Predsjedniku, Ranku Krivokapiću
P O D G O R I C A, 16.06.2015.godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA**, podnosim sljedeće amandmane:

Amandman 1

Član 8a briše se.

O b r a z l o ž e n j e:

Dosta je manjinama bilo „Kruha i igara.“ 70% sredstava koja su su iz budžeta opredjeljivala za Centar, nek se vrate u budžet, a 30% tih sredstava nek se opredjeljuju svake godine drugom nacionalnom Savjetu. Taj Savjet je dužan da jednom, eventualno dva puta godišnje organizira manifestaciju susreta kultura savih manjina Crne Gore.

Amandman 2

Član 36b mijenja se i glasi:

„Upravni odbor je organ upravljanja fondom.

Upravni odbor Fonda čine:

- 3 pravnika manjinskih naroda koje bira skupština na prijedlog manjinskih naroda u skupštini
- 1 predstravnik organa uprave nadležan za ljubaska i manjinska prava
- 1 predstavnik Agencije za medije
- 1 predstavnik Univerziteta Crne Gore koji je ekspert za ljudska i manjinska prava
- 3 prestavnika Savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Članovi Upravnog odbora Fonda biraju se a vrijeme od četiri godine.

Članove Upravnog odbora Fonda bira i razrješava Skupština.“

O b r a z l o ž e n j e:

Fond za manjine , kako mu je službeni naziv, ne može biti bez manjina samo što treba voditi računa i internim aktima urediti da je uvijek u UO 6 članova različitih manjina tako da svi budu zastupljeni u svakom mandatu.

Zbog dosadašnjeg lošeg rada Fonda potrebno je vršiti monitoring od strane Fonda i za to direktno odgovara direktor i službenici koji tamo rade.

Amandman 3

Član 36c mijenja se i glasi:

„ Za člana Upravnog Odbora Fonda može biti izabrano lice koje ima najmanje dvije godine radnog iskustva iz oblasti ljudskih prava i sloboda ili u pripremi realizacije i evaluacije projekata u oblasti ljudskih prava i sloboda.

„ Za člana UOF ne može biti izabrano lice koje je član NVO čija je djelatnost, odnosno aktivnost usmjerena na očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.“

O b r a z l o ž e n j e:

Svaki član manjinskog naroda nažalost od rođenja ima iskustva u manjinskim i ljudskim pravima, a također svi oni koji imaju iskustva su uvijek dobrodošli.

Amandman 4

U članu 36č alineja 3 mijenja se i glasi:

„Agencija za medije“

O b r a z l o ž e n j e:

Ovaj amandman predlažem iz razloga da bi Agencija mogla da utiče na medije da se na medijskoj sceni Crne Gore svi više posvete manjinskim narodima.

Amandman 5

U članu 36dž u stavu dva iza riječi „četiri godine“, meće se tačka i ostalo se briše

U stavu tri „pet godina“, zamjenjuje se riječima „tri godine“

Stav četiri briše se.

O b r a z l o ž e n j e:

Mnogo je bitno da članovi bilo Upravnog Odbora, bilo Komisije, biraju se samo na četiri godine, jer čim ostanu duže, svi se malo više „odomaće“, a u svakom slučaju, to nam nije interes, a također to posebno važi za direktora.

Amandman 6

U članu 36d u alineji devet iza riječi Fond dodaje se riječ „kvartalno“ pa dalje ostaje polugodišnji i dalje.

O b r a z l o ž e n j e:

Ovo je neophodno da bi se natjerao direktor i službenici da rade svoj posao i prate svaki projekat za koji je Fond dao pare, od prvog do posljednjeg dinara, odnosno kako vremenski tako i finansijski.

Ne smijemo više dozvoliti da Izvještaj o radu Fonda, bilo da su narativni ili finansijski razmatramo kao Skupština poslije 3-4 godine.

Amandman 7

U članu 36i u stavu 3 alineja 6 briše se.

O b r a z l o ž e n j e:

Svi oni koji apliciraju za novac, odnosno podnose projekte, ne treba da budu doktori tih nauka, nego to rade ljudi u nevladinom sektoru.

Amandman 8

U članu 36j stav 2 mjenja se i glasi:

„Komisija za vrjednovanje ima 9 članova“

U stavu 3 iza riječi „godine“ meće se tačka i ostali tekst se briše.

O b r a z l o ž e n j e:

Mnogo je bitno da članovi bilo Upravnog Odbora, bilo Komisije, biraju se samo na četiri godine, jer čim ostanu duže, svi se malo više „odomaće“, a u svakom slučaju, to nam nije interes, a takodjer to posebno važi za direktora.

I ovdje, kao u članu 36b, ne može Komisija biti bez članova iz manjinskih naroda, kao što ne može ni Upravni Odbor Fonda.

Amandman 9

U članu 36k stav 2 mjenja se i glasi:

„Članove Komisije čine:

- 3 člana iz redova Nacionalnih savjeta
- 1 član stručnjak za etnologiju
- 1 član stručnjak za jezik i lingvistiku
- 1 član stručnjak za muzikologiju
- 1 član stručnjak za informatiku i medije
- 1 član stručnjak za arhitekturu ili građevinarstvo

Članovi komisije koji su stručnjaci iz navedenih oblasti biraju se iz redova uglednih građana iz te struke i sa Univerziteta – fakulteta Crne Gore.

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3 i glasi:

Za člana komisije za vrjednovanje ne može biti izabrano lice koje je član NVO čija je djelatnost, odnosno aktivnost usmjerena na očuvanje i razvoj ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Dodaje se stav 4 koji glasi:

Članovi komisije biraju se na period od četiri godine, a članovi Nacionalnih savjeta na dvije godine.

O b r a z l o ž e n j e:

Neophodno je da Komisija pored navedenih stručnjaka ima najmanje 3 člana iz manjinskih naroda- Nacionalnih savjeta. Internim aktima treba urediti da se članovi Komisije iz Nacionalnih savjeta rotiraju na dvije godine tako da bi bili svi Nacionalni savjeti zastupljeni u radu Komisije u periodu od četiri godine.

Amandman 10

U članu 36n u stavu 1 riječ „donosi“ zamjenjuje se riječju „predlaže“, a umjesto tačke meće se zarez i dodaje tekst „koja se donosi na Upravnom Odboru“.

O b r a z l o ž e n j e:

Sigurnije je mnogo kad direktor predlaže, a ne donosi odluku, već odluku donosi kompletan Upravni Odbor.

Amandman 11

U članu 42c poslije riječi „stav 8“ meće se zarez i dodaju se riječi „član 36b i član 36j“ i nastavlja se tekst kako slijedi.

O b r a z l o ž e n j e:

Svi podzakonski akti moraju se donijeti u isto vrijeme.

Amandman 12

Član 42č briše se.

O b r a z l o ž e n j e:

S obzirom da se obrisao član 8a , posljedično briše se i ovaj član.

Amandman 13

Član 11 mijenja se i glasi:

„Ovaj Zakon smatraće se valjanim za objavljivanje u Službenom listu Crne Gore tek po izradi svih podzakonskih akata i može biti objavljen u Službenom listu Crne Gore tek tada, a stupa na snagu osmog dana po objavljivanju.“

O b r a z l o ž e n j e:

Ne može se zakon sprovoditi polovično nego ili sve ili ništa. Bez podzakonskih akata, ovaj zakon nije zakon za primjenu.

Poslanici:

Ljerka Dragičević

